

Komata na ntalo Moke

Bomba jusqu'à 72% na tike ya moke Soki ozali na makoki na kotalela mbongo oyo ozwaka.



Ndenge ya ozala na makoki

Esengeli ozala na revenu ya ndako oyo efutamaka liboso ya mpako oyo ezali na nse ya 200% nivo ya bobola ya fédéral. Osengeli mpe ozala mofandi ya Oregon mbula 18-64.

Ozali na makoki ya kozwa yango na ndenge ya automatique soki ozali kosangana na yango:

- Mwango ya bokolongono ya Oregon/Medicaid (Oregon Health Plan/Medicaid (OHP))
- Lisalisi ya bopesi Bilei ya Kobakisa Programe (Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP))
- Lisalisi ya Nguya (Energy Assistance (LIHEAP, OEAP, WAP))
- Bilei ya Midii ya Ofele mpe ya Moke (Free & Reduced Lunch)
- Lisungi ya HUD (HUD Assistance)
- Lisalisi ya mwa Ntango moke mpo na bato oyo bazali na Bosenga Mabota (Temporary Assistance for Needy Families (TANF))
- Mosala ya Kobatela Bana (Employment Daycare (ERD))
- Basi Bana mike mpe Bana (Women Infants and Children (WIC))

Ndenge ya Kosenga

Zalá na bilembeteli ya mosolo (mokanda ya kopesa lisungi, mikanda ya mosolo, to kokomisa nkombo na programe moko ya lisungi) mpe mokanda ya Leta oyo ezali na foto.

En ligne

Kende na trimet.org/save Mpe pona "How to apply."

Na moto ye moko

Kota na esika na biso ya Pioneer Square, to Mpo na koluka esika mosusu ya molongani, kota na trimet.org/save.

Ozali na Mposa ya Lisalisi Mosusu?

- Mabongisi ya mboka ekoki kozala na makoki ya kopesa lisungi mosusu na ntalo ya mbongo ya mobembo. Kota na trimet.org/farepartners mpo na koyeba makambo mosusu.
- Soki ozali na mituna na ntina ya makoki to ya bosengi na yo, benga **503-238-7433 (RIDE)** to tinda email na transitassistance@trimet.org.



Mpo na kosenga, kende kotala trimet.org/save

230361 • 2500 • 12/23